Exhibit B

Defendants

| DEFENDANT | TYPE | DATE OF SERVICE | ANSWER DUE | PROOF FILED |
|--|-----------------|--------------------|------------|----------------------|
| | | | - | |
| Abd al Rahim al Nashiri, a/k/a Bilal Bin Marwan a/k/a Mullah Bilal | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Abdulrahman Alamoudi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Abu Musab Zarqawi a/k/a Khalayleh Ahmed Fadel | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Abu Zubaydah | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Ahmed Khalil Ibrahim Samir al Ani | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Akida Bank Private Limited a/k/a Akida Islamic Bank | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| al Hijrah Construction and Development, Ltd. | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| al Qaeda Islamic Army | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Albert Freidrich Armand Huber a/k/a Ahmed Huber | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Ali Ghaleb Himmat | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Aqeel al Aqeel | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Ayman al Zawahiri | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Bank al Taqwa | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Benevolence International Foundation, Inc. | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Dallah Avco Trans Arabia Co. Ltd. | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Egyptian Islamic Jihad | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Faruq al Hijazi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Global Diamond Resource | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Global Relief Foundation, Inc. | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Gulbuddin Hekmatyar | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Gum Arabic Co. Ltd. | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Hassan A.A. Bahfzallah | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |

| | 1 | T | п і | |
|--|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| Hassan al Turabi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Khalid Sheikh Mohammed | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mamoun Darkazanli | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mamoun Darkazanli Import- Export Company | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mansour al Kadi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Miga Malaysian Swiss Gulf and African Chamber | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mohamed Bahareth | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mohamed Bayazid | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mohamed Galeb Kalaje Zouaydi a/k/a Abu Talha | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mohamed Jamal Khalifa | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mounir el Motassadeq | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mufti Mohamed Rashid | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Muhammad Omar | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Muslim Brotherhood | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Mustafa Ahmed al Hisawi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Muwaffaq Foundation | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Nada Management Organization SA a/k/a al Taqwa Mangement Organization | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Nasco Nasreddin Holdings SA | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| National Islamic Front Party | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| New Diamond Holdings | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Omar al Bayoumi a/k/a Abu Imard | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Osama Bin Laden | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Piedmont Poultry | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh a/k/a Ramzi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |

| Mohamed | | | П | |
|--|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| 2448.5 | 1151 5 111 11 | 10 1 05 | | 4.14 .05 0.40.14 .05 |
| SAAR Foundation | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Saddam Hussein | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Said Bahaji | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Saif al Adel | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Sanabel al Kheer, Inc. | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Sana-Bell Inc. | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Sanabil al Khair | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Sheikh Yusuf al Qardawi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Sherif Sedky | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Shiekh Adil Jalil Batterjee | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Shiekh Omar Bakri Muhammad | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Success Foundation | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Sulaiman al Ali | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Tadamon Islamic Bank | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Taha Yassin Ramadan | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Taibah International Aid Association | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Abdelaziz al Omari | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Ahmed al Ghamdi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Ahmed al Nami | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Ahmed Ibrahim A. al Haznawi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Fayez Ahmed | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Hamza al Ghamdi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Hani Hanjour | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Khalid al Midhar | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |

| The Estate of Majed Moqed | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|
| The Estate of Marwan al Shehhi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Mohald al Shehri | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Mohamed Atta | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Nawaf al Hazmi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Saeed al Ghamdi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Salem al Hazmi | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Sata M.A. al Suqami | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Wail al Shehri | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Waleed M. al Shehri | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Estate of Ziad Samir Jarrah | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| The Taliban | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Yousef M. Nada Establishment | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Youssef M. Nada | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |
| Zacarias Moussaoui | MDL Publication | 13-Jan-05 | 14-Mar-05 | 4-Mar-05 & 16-Mar-05 |